



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



**TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2015
MPHATO WA 1 SEPEDI LELEME LA GAE
MOLEKO**

MEPUTSO: 20

MEPUTSO

NAKO: iri e 1

PROFENSE _____

SELETE _____

SEDIKO _____

SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (dinomoro tše 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MPHATO (Mohl. 1A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOŠEMANE

MOSETSANA

LETŠATŠI LA MATSWALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---


Moleko wo o na le matlakala a 9, go sa balwe letlakala la go khupetša.

Ditaelo go morutiši:

1. Balela barutwana potšišo ye nngwe le ye nngwe ka go iketla e bile o kwagala.
2. Balela barutwana gabedi, mola ba latela seo o se balago ka dipukung tša bona.
3. O se ke wa hlaloša dipotšišo.
4. Ba fe nako ya go ngwala dikarabo ka bobona ka dikgobeng tše di filwego.
O se ke wa hlahla barutwana go dikarabo.
5. Ge ba feditše, tšwela pele o bale potšišo ye e latelago.
6. Tšwela pele go fihla go potšišo ya mafelelo.
7. Dira mehlala le barutwana.

Mehlala:

1. Swaya (✘) ka gare ga lepokisi la karabo ye e nepagetšego.



Ye ke

A	B	C	D
mpša	kgomo	kgogo	katse

O kgonne ge o swaile go'D'.

2. Mafoko a a latelago a re botša ka mokgwa wo re hlapago meno a rena ka gona.

Nomora mafoko a a latelago ka lepokising ka 1-4 go bontšha tatelano ya maleba ya go hlapa meno.

Thapiša poratšhe ya meno.	
Tšokotša legano ka meetse.	
Gohla meno.	
Gomme bea sesepe sa meno godimo ga poratšhe.	

O kgonne ge o arabile ka tatelano ya maleba. 1, 4, 3, 2.

3. Ageletša tlhaka ye e lebanego le karabo ye e nepagetšego.
Ke rwala...

- A kamo.
- B kefa.
- C koloi.
- D kutu.


O kgonne ge o agaeditše tlhaka ya'B'.

Mo molekong o tla araba dipotšišo tše dingwe gape tša go swana le tše o sa tšwago go di araba.


Moleko o thoma ka letlakaleng le le latelago.

1. Lebelela diswantšho tša ka fase.

Seswantšho se sengwe le se sengwe se thoma ka modumo ofe? Ngwala tlhaka ya modumo ka gare ga lepokisi la ka fase ga seswantšho.



1.1




1.2

2. Kgetha ka mapokising mantšu ao a hlalošago diswantšho.

Ngwala karabo ka fase ga seswantšho.

leho	pese	j eke	kefa
------	------	-------	------



2.1.....



2.2.....

3. Bala kanegelo gomme o arabe dipotšišo tša 3.1-4.

Lehono ke letšatši la Thabo la matswalo. O na le mengwaga ye tshela. Sesi wa gagwe Dineo o ile a mofa bete ya khrikete ka letšatši la gagwe la matswalo. O thabetše go šomiša bete ya gagwe. Thabo le ba lapa la gabo ba ile phakeng ka kolo. Thabo a a apara kepisi gore a kgone go raloka khrikete. Tatagwe a foša bolo. Thabo a e betha ka bete ka maatla gomme a kitima. Mmagwe le Dineo ba ile ba mo reteletša. Ba lapa ba bile le lethabo kua phakeng.

[Go tšwa DBE]

3.1 Swaya (x) ka gare ga lepokisi le le nepagetšego. Kgetha hlogo (leina) ye/le le swanetšego kanegelo ye ...

Raloka le bagwera.	
Boithabišo serapeng sa diphoofole.	
Boithabišo phakeng.	

3.2 Araba dipotšišo.

Thabo o na le mengwaga ye mekae?

Thabo o na le mengwaga ye

3.3 Nomora mafoko go tloga go 1-3 ka tatelano ye e nepagetšego.

Thabo o apara kepisi.	
Ba ithabiša phakeng.	
Thabo le ba lapa ba ya phakeng.	

4. Ageletša tlhaka ye e lebanego le karabo ye e nepagetšego.


Go reng Thabo a ile a apara kepisi?

O apere kepisi, ka gobane a ...

- A ithabiša.
- B yo raloka khirikhete.
- C foša bolo.
- D kitima phakeng.


5. Lebelela seswantšho.

Seswantšho se ke sa eng?




Seswantšho se ke sa

6. Swaya (x) tlhaka ya ka godimo ga selo seo se lego boima.
Selo se boima ke sefe?



7. Thala mothalo go nyalantšha lefoko le seswantšho.

Tate o raloka khirikhete.	Thabo o apere kepisi.
---------------------------	-----------------------



8. Ngwalolla lefoko.


Šomiša tlhaka ye kgolo le khutlo.

thabo o raloka khirikhete phakeng

.....

9. Leina ke lentšhu le le reelwago motho goba selo.


9.1 Ageletša tlhaka ye e lebanego le leina le le nepagetšego.



Mošemane o betha bolo ka ...

- A kolo.
- B nnete.
- C bete.
- D pene.

9.2 Tlatša leina le le nepagetšego.



Mma o otlela


10. Lebelela seswantšho sa ka fase.

10.1 Ngwala lefoko le tee ka seswantšho. Thoma lefoko la gago ka tihaka ye kgolo gomme o feleletše ka khutlo.



.....

10.2 Ngwala mafoko a **mabedi** ka seswantšho. Thoma lefoko la gago ka tlhaka ye kgolo gomme o feleletše ka khutlo.



A large rectangular box containing ten horizontal dotted lines for writing.

PALOMOKA: 20

